

## 2024 MW Short Course Cuts

### Girls

	<u>10 &amp; U</u>			<u>11-12</u>			<u>13-14</u>			<u>15 &amp; O/SR</u>		
	SC Auto	LC Auto	SC Second	SC Auto	LC Auto	SC Second	SC Auto	LC Auto	SC Second	SC Auto	LC Auto	SC Second
50 Free	00:32.99	00:38.49	00:38.89	00:28.69	00:32.89	00:33.59	00:26.89	00:30.69	00:30.19	00:25.99	00:29.79	00:29.49
100 Free	01:13.99	01:27.59	01:29.59	01:02.79	01:12.89	01:13.59	00:58.59	01:07.59	01:05.49	00:56.19	01:04.79	01:03.99
200 Free	02:45.39	03:14.39	03:18.99	02:18.89	02:43.19	02:40.39	02:08.69	02:28.39	02:21.29	02:03.09	02:22.99	02:18.69
500 Free				06:21.09	05:49.69	No B	05:52.09	05:19.79	No B	05:37.79	05:11.49	05:43.39
1000 Free				13:17.99	12:09.89	No B	12:19.39	11:01.49	No B	12:06.09	10:49.89	No B
1650 Free				22:27.09	23:00.19	No B	20:37.49	21:05.69	No B	20:11.49	20:50.99	No B
50 Back	00:39.19	00:47.39	00:46.99	00:33.59	00:39.69	00:38.09	NTS			NTS		
100 Back	01:25.69	01:42.79	01:41.99	01:12.39	01:25.79	01:24.79	01:07.29	01:19.19	01:11.19	01:04.09	01:16.09	01:09.39
200 Back				02:38.79	03:09.49	02:56.59	02:25.69	02:52.09	02:34.89	02:23.19	02:46.89	02:31.39
50 Breast	00:44.99	00:53.29	00:53.19	00:38.19	00:45.29	00:42.99	NTS			NTS		
100 Breast	01:39.29	01:57.79	01:58.09	01:23.59	01:39.29	01:34.09	01:17.39	01:31.59	01:21.69	01:14.29	01:28.99	01:19.69
200 Breast				03:03.29	03:35.69	03:20.89	02:49.79	03:18.59	02:57.29	02:48.59	03:15.99	02:52.79
50 Fly	00:38.69	00:47.09	00:47.39	00:31.69	00:37.59	00:36.49	NTS			NTS		
100 Fly	01:35.69	01:52.99	01:53.99	01:14.39	01:28.39	01:24.39	01:16.79	01:18.39	01:10.89	01:03.49	01:14.09	01:09.39
200 Fly				02:47.29	03:10.19	02:59.99	02:36.89	02:59.19	02:36.89	02:33.49	02:43.09	02:33.49
100 IM	01:25.19		01:42.59	01:12.39		01:24.09						
200 IM	03:07.49	03:41.69	03:38.49	02:37.89	03:03.99	03:00.19	02:26.19	02:49.09	02:37.59	02:20.49	02:43.09	02:34.89
400 IM				05:52.19	06:48.29	No B	05:20.79	06:17.39	No B	05:19.59	06:03.99	No B

### Boys

	<u>10 &amp; U</u>			<u>11-12</u>			<u>13-14</u>			<u>15 &amp; O/SR</u>		
	SC Auto	LC Auto	SC Second	SC Auto	LC Auto	SC Second	SC Auto	LC Auto	SC Second	SC Auto	LC Auto	SC Second
50 Free	00:33.69	00:39.49	00:38.09	00:28.89	00:33.49	00:32.59	00:25.59	00:29.49	00:27.79	00:23.29	00:26.99	00:26.39
100 Free	01:15.79	01:30.19	01:27.79	01:04.09	01:15.29	01:10.99	00:55.89	01:05.39	01:00.89	00:50.79	00:59.09	00:57.89
200 Free	02:47.79	03:12.09	03:06.69	02:21.59	02:44.89	02:34.59	02:03.79	02:25.79	02:12.79	01:53.09	02:13.09	02:06.79
500 Free				06:25.79	05:48.69	No B	05:42.09	05:13.99	No B	05:14.19	04:53.99	05:17.69
1000 Free				13:11.59	11:49.99	No B	11:42.69	10:38.49	No B	11:17.89	10:13.09	No B
1650 Free				21:55.09	22:36.39	No B	19:35.89	20:16.59	No B	19:00.39	19:26.79	No B
50 Back	00:40.39	00:49.19	00:47.49	00:34.59	00:40.39	00:37.89	NTS			NTS		
100 Back	01:28.59	01:43.09	01:39.79	01:14.49	01:27.99	01:22.19	01:05.29	01:17.79	01:06.39	00:58.89	01:10.09	01:03.19
200 Back				02:39.69	03:04.19	02:51.99	02:23.19	02:49.09	02:25.09	02:12.99	02:36.59	02:17.49
50 Breast	00:46.59	00:53.29	00:52.09	00:39.39	00:45.19	00:42.89	NTS			NTS		
100 Breast	01:41.69	01:55.99	01:53.39	01:24.49	01:38.39	01:31.39	01:14.59	01:28.09	01:15.49	01:06.89	01:19.89	01:11.09
200 Breast				03:00.19	03:28.69	03:14.09	02:43.99	03:10.79	02:43.99	02:34.49	03:00.99	02:36.19
50 Fly	00:40.29	00:45.99	00:45.69	00:33.09	00:38.59	00:37.09	NTS			NTS		
100 Fly	01:37.09	01:50.79	01:51.39	01:16.09	01:26.29	01:22.89	01:04.89	01:15.49	01:06.09	00:57.09	01:07.29	01:02.69
200 Fly				02:40.79	03:06.19	02:53.19	02:26.89	02:47.99	02:26.89	02:20.49	02:39.99	02:20.49
100 IM	01:28.19		01:38.79	01:14.69		01:20.89						
200 IM	03:12.99	03:40.79	03:35.49	02:42.09	03:08.49	02:57.29	02:20.59	02:45.29	02:28.49	02:07.19	02:30.79	02:20.89
400 IM				05:46.39	06:39.19	No B	05:15.29	06:04.69	No B	04:58.39	05:42.69	No B

The qual time for SCY in both the MeetManager file and the TeamManager/TeamUnify files will be set to the SCY Secondary times. In the event that the session time lines become unmanageable, some of the SC secondary entries may be scratched.